



Naučni softverski alati

MATLAB/Octave – Elementarne operacije sa matricama i poljima brojeva; 2D grafika

@Vesna Popović Bugarin

Matrične operacije

- sabiranje **+** - matrice moraju biti istih dimenzija
- oduzimanje **-** - matrice moraju biti istih dimenzija
- množenje ***** - matrice moraju imati jednake unutrašnje dimenzije

■ Primjer:

```
>> A=2*ones(3,5);B=2*eye(3,5);C=A+B,D=A-B
```

C =

$$\begin{matrix} 4 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 & 2 \end{matrix}$$

D =

$$\begin{matrix} 0 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \end{matrix}$$

Matrično množenje ...

■ Primjer:

```
>> A = [1 2; 3 1], B = [2 1; 1 2], C = A * B
```

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$$

$1*2+2*1$

$C = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$

```
>> x=[1,2,3];y=[4,7,8];x1=x*y',x2=x'*y
```

$x1 =$

42

$x2 =$

$$\begin{bmatrix} 4 & 7 & 8 \\ 8 & 14 & 16 \\ 12 & 21 & 24 \end{bmatrix}$$

Matrične operacije – primjeri

Sabiranje, oduzimanje i množenje matrica

```
>> a = [1 2; 3 4], b = [2 2; 2 2]
```

```
a =
```

1	2
3	4

```
b =
```

2	2
2	2

```
>> c = a + b, d = a - b, e = a * b
```

```
c =
```

3	4
5	6

```
d =
```

-1	0
1	2

```
e =
```


6	6
14	14

matrično množenje dvije matrice

Operacije nad poljem brojeva

- Operacije nad elementima matrice (tačka ispred operatora!!!):
 - množenje .* - matrice moraju imati iste dimenzije
- Primjer:

```
>> A=[1 2; 3 1], B=[2 1; 1 2], C = A .* B
```



Matrično dijeljenje i dijeljenje polja brojeva

- dijeljenje s lijeva $/$ ($X=B/A$ je rješenje sistema $X * A = B$ – broj kolona mora biti isti)
 - dijeljenje s desna \backslash ($X=A\backslash B$ je rješenje sistema $A * X = B$ – broj vrsta mora biti isti)
- Operacije nad elementima matrice (tačka ispred operadora!!!):
- dijeljenje s lijeva $./$
 - dijeljenje s desna $. \backslash$
- Primjer:
- ```
>> A = [1 2; 3 1], B = [2 1; 1 2], C = A ./ B, D = A .\ B
```
- |     |               |
|-----|---------------|
| A = | C =           |
| 1 2 | 0.5000 2.0000 |
| 3 1 | 3.0000 0.5000 |
- 
- |     |               |
|-----|---------------|
| B = | D =           |
| 2 1 | 2.0000 0.5000 |
| 1 2 | 0.3333 2.0000 |

# Stepenovanje

- stepenovanje  $\wedge$  - matrica mora biti kvadratna
- Operacije nad elementima matrice (tačka ispred operatora!!!):
  - stepenovanje  $.^{\wedge}$  - matrica ne mora biti kvadratna
- Primjer

```
>> a = [1 2; 3 4],
>> h = a .^ 2, g = a / 2, f = 2 ./ a
```

```
a =
 1 2
 3 4

h =
 1 4
 9 16

g =
 0.5000 1.0000
 1.5000 2.0000

h =
 2.0000 1.0000
 0.6667 0.5000
```

Kada je skalar u imeniocu, nije potrebna tačka ispred operatora

# Matrice i funkcije

- Elementarne matrične funkcije:
  - determinanta matrice **det(x)**
  - inverzna matrica **inv(x)**
- Funkcija se poziva njenim imenom, tj. imenom m-fajla.
- Ako funkcija ima parametre navode se u malim zagradama ( ) razdvojeni zarezima.
- Ako funkcija vraća više vrijednosti, promjenljive koje ih prihvataju se navode u uglastim zagradama [ ] razdvojene zarezima. Redoslijed parametara je bitan, jer se dodjela rezultata vrši s lijeva na desno.
- Primjer:

**a = [1, 2; 3, 4; 5, 6];**

**[m, n] = size(a);**

m = 3 broj vrsta, n = 2 broj kolona

# Rješavanje sistema jednačina u MATLAB-u

- Neka je zadat sistem jednačina

$$x + 2y - z = 2$$

$$2x + z = 5$$

$$x - y + z = 8$$

$$AX = Y$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} Y = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

- Ovaj sistem se može predstaviti matrično, i riješiti korišćenjem matričnog računa kao **X = A<sup>-1</sup>Y**.

```
>> A = [1 2 -1; 2 0 1; 1 -1 1];
```

```
>> Y = [2; 5; 8];
```

```
>> X = inv(A) * Y
```

X =

13

-16

-21

# Elementarne matematičke funkcije

1. Argument se tretira kao polje brojeva. Ako je argument matrica:

$$X = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{m1} & X_{m2} & \cdots & X_{mn} \end{bmatrix}$$

rezultat funkcije  $f(X)$  će biti matrica:

$$f(X) = \begin{bmatrix} f(X_{11}) & f(X_{12}) & \cdots & f(X_{1n}) \\ f(X_{21}) & f(X_{22}) & \cdots & f(X_{2n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(X_{m1}) & f(X_{m2}) & \cdots & f(X_{mn}) \end{bmatrix}$$

2.  $X$  može imati realne ili kompleksne elemente.
3. Složeni izrazi i funkcije se grade pomoću elementarnih funkcija i operacija za manipulaciju poljima brojeva  $+$ ,  $-$ ,  $\cdot^*$ ,  $\cdot/$ ,  $\cdot\backslash$ ,  $\cdot^\wedge$

# Elementarne matematičke funkcije

- korjenovanje: **sqrt(x)**  $\sqrt{x}$
- absolutna vrijednost: **abs(x)**  $|x|$
- fazni stav: **angle(x)**
- realni dio: **real(x)**
- imaginarni dio: **imag(x)**
- konjugovanje: **conj(x)**
- prirodni logaritam: **log(x)**  $\ln x$
- logaritam sa osnovom 10: **log10(x)**  $\log_{10} x$
- eksponencijalna funkcija: **exp(x)**  $e^x$
- trigonometrijske funkcije (**očekuju argument zadat u radijanima!!!**)  
**sin(x), cos(x), tan(x), cot(x), asin(x), acos(x), atan(x), acot(x)**

# Elementarne matematičke funkcije

- najbliži cio broj: **round(x)**
- manji cio broj: **floor(x)**
- veći cio broj: **ceil(x)**
- cijeli dio broja: **fix(x)**

```
>> A = [1.6 2.4; -1.6 -2.4];
```

```
A =
1.6000 2.4000
-1.6000 -2.4000
```

```
>>A1 = round(A), A2 = ceil(A), A3 = floor(A), A4 = fix(A)
A1 =
A3 =
```

```
2 2 1 2
-2 -2 -2 -3
```

```
A2 =
2 3 1 2
-1 -2 -1 -2
```

# Elementarne matematičke funkcije

- najveći zajednički djelilac: **gcd(a, b)**
- najmanji zajednički sadržalac: **lcm(a, b)**
- ostatak pri dijeljenju: **rem(a, b)**
- obrtanje redoslijeda vrsta: **flipud(A)**
- obrtanje redoslijeda kolona: **fliplr(A)**

Primjer: Neka nam je zadatak da napravimo tablicu vrijednosti sinusa i kosinusa za sve uglove od 0 do 180 stepeni sa korakom od 15 stepeni. Jedan od načina rješavanja ovog zadatka je:

```
>> x = (0 : 15 : 180)';
>> y = x * pi / 180; %obavezno pretvoriti stepene u radijane
>> T = [x, sin(y), cos(y)]
```

# Crtanje 2D grafika funkcija

- **plot(y)** – crtanje vektora  $y$  u zavisnosti od rednog broja elementa.

Grafik se dobija tako što se pravim linijama povežu susjedne tačke  $(n, y_n)$  i  $(n+1, y_{n+1})$ ,  $n = 1, 2, \dots, N-1$

- **plot(x, y)** – crtanje funkcije  $y$  u zavisnosti od nezavisno promjenljive  $x$ .

Grafik se dobija tako što se pravim linijama povežu susjedne tačke  $(x_n, y_n)$  i  $(x_{n+1}, y_{n+1})$ ,  $n = 1, 2, \dots, N-1$ . Podrazumijeva se Dekartov pravougaoni koordinatni sistem.

- **plot(x1, y1, x2, y2)** – crtanje više funkcija na istom grafiku
- Prvim izvršenjem funkcija plot otvara novi grafički prozor i crta grafik. Svako naredno izvršenje postojeći grafik mijenja sa novim.
- Primjer: Nacrtati grafik funkcije  $\sin x$ , za  $-\pi \leq x \leq \pi$


```
>> x = -pi:pi/20:pi;
>> y = sin(x);
>> plot(x,y)
```

# Označavanje osa i grafika

- **xlabel('tekst')** – postavlja tekst kao oznaku za x-osu
- **ylabel('tekst')** – postavlja tekst kao oznaku za y-osu
- **title('tekst')** – postavlja tekst kao naslov grafika
- **text(x, y, 'tekst')** – postavlja tekst na poziciju zadatu preko x i y.
- Na grafiku se mogu nalaziti i oznake koje u sebi imaju indeks. Indeks se navodi nakon povlake. Tako bi bilo: ' $x_1$ ' →  $x_1$ , ' $x_2$ ' →  $x_2$ , ' $x_{i,j}^{12}$ ' →  $x_{ij}^{12}$
- Ukoliko želimo kao oznake imati grčka slova, koristimo \ prije naziva željenog grčkog slova. Tako će biti: '\alpha' →  $\alpha$ , '\beta' →  $\beta$
- Komandom **axis([Xmin, Xmax, Ymin, Ymax])** definиšemo granice vidljivog dijela grafika. Istom komandom možemo postići dodatne efekte, na primjer jednaku skalu na x i y osi, uklanjanje osa sa grafika, jednake ose, vraćanje osa ... **axis equal**, **axis off**, **axis square**, **axis on**, **axis auto**, **axis normal**

# Primjer

```
>> x=[-1 0 2 4 5];y=[2,1.0,8,5,4];
>> plot(x,y)
>> title('Naslov grafika')
>> xlabel('Oznaka x-ose')
>> ylabel('Oznaka y-ose')
>> text(1,2,'tekst')
>> text(x(2),y(2),'(x_2,y_2)')
>> text(2,5,'beta')
>> axis([-1.5,5.5,0,9])
```



# Vrste linija i oznaka

| Tip linije |             | Tip simbola |           |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| -          | puna linja  | o           | kružić    |
| - .        | crlta tačka | x           | krstić    |
| :          | tačkasta    | *           | zvjezdica |
| --         | isprekidana | +           | plus      |


| Boje |                   |
|------|-------------------|
| y    | Žuta (yellow)     |
| r    | Crvena (red)      |
| g    | Zelena (green)    |
| b    | Plava (blue)      |
| k    | Crna (black)      |
| w    | Bijela (white)    |
| m    | Magenta (magenta) |
| c    | Cijan (cyan)      |

```
>> x = -pi : pi / 20 : pi;
>> y = sin(x);
>> plot(x, y, 'r:')
```


crtanje crvenom isprekidanim linijom

# Primjeri


`plot(x,y, 'r:')`




`plot(x,y, 'm-.')`



`plot(x,y, 'g--', 'LineWidth', 2)`



`plot(x,y, 'k:o')`





# Postavljanje legende na grafik

- **legend('tekst1','tekst2','tekst3',...)** – postavljanje legende na grafik (po redosledu navođenja u plot funkciji).

- Primer:

```
x = linspace(-pi,pi,41);
y1 = sin(x); y2 = cos(x); y3 = y1.*y2;
plot(x,y1,'r:',x,y2,'kd',x,y3,'b-*')
legend('Sinus','Kosinus','Sinus*Kosinus')
```


- Naredbom **legend boxoff** se uklanja okvir oko legende.



# Dijeljenje grafika

- **figure** – otvara novi grafički prozor
- **subplot(x,y,z)** – dijeli grafički prozor na x djelova po vertikali, y po horizontali i pozicionira se u dijelu z za crtanje narednog grafika.


```
>> x = -1 : 1/99 : 1;
>> y1 = x .^ 2;
>> y2 = x .^ 3;
>> subplot(1, 3, 1)
>> plot(x, y1)
>> subplot(1, 3, 2)
>> plot(x, y2)
>> subplot(1, 3, 3)
>> plot(x, y1, '--g', x, y2, 'r:')>> legend('Kvadrat', 'Kub')
```



# Postavljanje legende i dijeljenje grafika

- **grid** – postavljanje mreže

```
>> x = -1:1/99:1;
>> y1 = x.^2;
>> y2 = x.^3;
>> subplot(1,3,1)
>> plot(x,y2,'linewidth',2); grid
>> subplot(1,3,2)
>> plot(x,y1,'color','r','linewidth',3); grid
>> subplot(1,3,3)
>> plot(x,y1,'g--',x,y2,'r:');
>> legend('Kvadrat','Kub','location','best')
>> legend boxoff
```



# Polarne koordinate

- **polar(*fi, ro*)** – crta funkciju u polarnom koordinatnom sistemu, funkciju  $\rho = \rho(\varphi)$ . Ovdje je  $\varphi$  ugao a  $\rho$  udaljenost od centra
- **linspace(*a,b,N*)** – definisanje vektora od *N* tačaka u intervalu  $[a,b]$
- Primjer: nacrtati grafik kardioide  $r = a(1 + \cos\varphi)$ ,  $-\pi \leq \varphi \leq \pi$

```
>> phi=linspace(-pi,pi,50);
>> r=2*(1+cos(phi));
>> polar(phi,r,'r*')
```

